



Broj: 01-50-4-986- 18 /20

Sarajevo, 27. 11. 2020.

LANU

**PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE PREDSTAVNI KOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH ZA UTVR IVANJE STANJA
U PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BiH**

**Damiru Arnautu, Zukana Helezu, Mirjani Marinkovi -Lepi , Zlatanu Begi u, Almi olo,
Draganu Mekti u, Branislavu Borenovi u i Miri Peki**

Na osnovu lana 35. st. (1) i (2) Poslovnika Predstavnog koga doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20), zaklju ka s 2. hitne sjednice Predstavnog koga doma formiranju Privremene istražne komisije Predstavnog koga doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH, održane 14. 6. i 26. 6. 2019., i zaklju ka o potvrivanju imenovanja lanova Privremene istražne komisije Predstavnog koga doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH, usvojenog na 8. sjednici Predstavnog koga doma, održanoj 15. 5. 19. 5. i 20. 5. 2020., sazivam **18. sjednicu Privremene istražne komisije Predstavnog koga doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH** (u dalnjem tekstu: **Privremena istražna komisija**).

Sjednica će biti održana **u srijedu, 2. 12. 2020.**, u zgradji Parlamentarne skupštine BiH, u **Plavoj sali**, s **po etkom u 13 sati**.

Za sjednicu predlažem sljede i

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 16. i 17. sjednice;
2. Razmatranje Trećeg godišnjeg izvještaja OSCE-a o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti;
3. Tekuća pitanja.

Pozivamo Vas da sjednici obavezno prisustvujete.

U slučaju potrebe, možete kontaktirati sekretare Privremene istražne komisije Igora Bajića ili Sonju Abdulovski na broj telefona: 033 286 068 ili na e-mail adresu: igor.bajic@parlament.ba ili sonja.abdulovski@parlament.ba.

S poštovanjem,

**Predsjedavaju i Privremene istražne komisije
Damir Arnaut, v. r.**

Dostaviti:

- naslovu
- a/a



Привремена истражна комисија за утврђивање стања
у правосудним институцијама Босне и Херцеговине

Privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u
pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine
Privremeno istražno povjerenstvo za utvrđivanje stanja
u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

Broj: 01-50-4-986-18/20

Sarajevo, 2. 12. 2020.

**VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE**

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) Zakona o parlamentarnom nadzoru („Službeni glasnik BiH”, broj 25/18), člana 188. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20) i člana 3. stav (2) tačka e) Poslovnika Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, Privremena istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Privremena istražna komisija) je na 18. sjednici, održanoj 2. 12. 2020, jednoglasno usvojila sljedeći

ZAKLJUČAK

U vezi s Trećim godišnjim izvještajem Misije OSCE-a u BiH o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti, Privremena istražna komisija traži od Vijeća ministara BiH da odmah preduzme konkretnе mjere s ciljem saniranja svih problema s pravosuđem na koje se u Izvještaju ukazuje, s posebnim osvrtom na upućivanje zakonskih rješenja u parlamentarnu proceduru, uključujući i zakonske prijedloge kojim bi se osigurala odgovornost trenutnog saziva Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) za ovakvo stanje u pravosuđu, u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog zaključka.

**PREDSJEDAVAJUĆI
PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE
Damir Arnaut**

Dostaviti:

- Vijeću ministara BiH
- a/a



Привремена истражна комисија за утврђивање стања
у правосудним институцијама Босне и Херцеговине

Privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u
pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine
Privremeno istražno povjerenstvo za utvrđivanje stanja
u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

Broj: 01-50-4-986-18/20

Sarajevo, 2. 12. 2020.

DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) Zakona o parlamentarnom nadzoru („Službeni glasnik BiH”, broj 25/18), člana 188. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20) i člana 3. stav (2) tačka e) Poslovnika Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, Privremena istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Privremena istražna komisija) je na 18. sjednici, održanoj 2. 12. 2020, jednoglasno usvojila sljedeći

ZAKLJUČAK

S obzirom na jasno upozorenje šefa Misije Evropske unije u BiH, izrečeno tokom prezentacije Izvještaja, da Bosna i Hercegovina ne može dobiti kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji dok se ne unaprijedi stanje u pravosuđu, Privremena istražna komisija traži od Direkcije za evropske integracije BiH da je izvijesti o svim preduzetim, ili planiranim, koracima od strane Direkcije prema nadležnim domaćim institucijama kako bi ovo pitanje dobilo prioriteten tretman.

PREDSJEDAVAJUĆI
PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE
Damir Arnaut

Dostaviti:

- Direkciji za evropske integracije BiH
- a/a



Привремена истражна комисија за утврђивање стања
у правосудним институцијама Босне и Херцеговине

Privremena istražna komisija za utvrđivanje stanja u
pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine
Privremeno istražno povjerenstvo za utvrđivanje stanja
u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine

Broj: 01-50-4-986-18/20

Sarajevo, 2. 12. 2020.

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka b) Zakona o parlamentarnom nadzoru („Službeni glasnik BiH”, broj 25/18), člana 188. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19 i 26/20) i člana 3. stav (2) tačka e) Poslovnika Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, Privremena istražna komisija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Privremena istražna komisija) je na 18. sjednici, održanoj 2. 12. 2020, jednoglasno usvojila sljedeći

ZAKLJUČAK

Privremena istražna komisija traži od VSTV-a da u roku od 15 dana dostavi odgovore na sljedeća pitanja:

- a. Zbog čega je u izvještajnom periodu došlo do „zatajenja krivičnopravnog sistema koje je dovelo do *de facto* nekažnjivosti za počinioce brojnih teških djela“ (korupcije), s konkretnim osvrtom na razloge za „dramatičan pad u broju novih optužnica“, „nagli pad u stopi osuđujućih presuda“, te „sve duže trajanje postupaka“, trendove koji su opisani u Poglavlju 1?
- b. Zbog čega postoji „nespremnost VSTV-a da podrži etičke standarde i osigura odgovornost u okviru pravosuđa?“, s posebnim osvrtom na primjere neprimjereno ponašanja pravosudnih institucija u 2019. godini, koje su razmotrene u Poglavlju 2?
- c. S obzirom na to da Izvještaj ukazuje i na „toliko krajnje pogrešno tumačenje zakona“ unutar samog VSTV-a, da li je VSTV već preuzeo mјere edukacije s ciljem saniranja ovog zabrinjavajućeg problema?
- d. Da li je VSTV zauzeo zvaničan stav po pitanju Izvještaja?
- e. Da li javno izneseni stavovi predsjednika VSTV-a o Izvještaju i nadležnostima OSCE-a predstavljaju zvaničan stav VSTV-a?

- f. Da li je VSTV otpočeo proces preduzimanja mjera usmjerenih ka saniranju problema navedenih u Izvještaju?

S poštovanjem,

PREDsjedaVAJUĆI
PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE
Damir Arnaut

Dostaviti:

- Visoko sudska i tužilačko vijeće BiH
- a/a



Broj: 01-50-4-986-18/20

Sarajevo, 2. 12. 2020.

Z A P I S N I K

18. sjednice Privremene istražne komisije Predstavni kog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama BiH

Sjednica Privremene istražne komisije Predstavni kog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) održana je 2. 12. 2020, s po etkom u 13 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Komisije: Damir Arnaut, Branislav Borenović, Zukran Helez, Mirjana Marinković - Lepi, Alma Špoljarić, Zlatan Begić i Mira Pekić.

Sjednici nije prisustvovao član Komisije Dragan Mektić.

Sjednici su takođe prisustvovali: Lana Vučetić iz OSCE-a, Enver Bogunin iz Sektora za odnose s javnošću, Teo Rogić, stručni saradnik u Ustavnopravnoj komisiji Predstavni kog doma, Sonja Abdulovski, sekretar Privremene istražne komisije, te predstavnici medija.

Komisija je jednoglasno usvojila sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika 16. i 17. sjednice;
2. Razmatranje Trećeg godišnjeg izvještaja OSCE-a o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti;
3. Tekuća pitanja.

Ad. 1. Usvajanje zapisnika 16. i 17. sjednice

Zapisnik 16. sjednice jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.
Zapisnik 17. sjednice jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.

Ad. 2. Razmatranje Trećeg godišnjeg izvještaja OSCE-a o odgovoru pravosuđa na korupciju: Sindrom nekažnjivosti

Predsjedavaju i Privremene istražne komisije otvorio je raspravu o ovoj ta ki dnevnog reda, naglasivši da je Tre i godišnji izvještaj OSCE-a javno prezentiran te da je šef Delegacije Evropske unije u BiH Johann Sattler jasno kasao da, ako ne bude napretka u reformi pravosu a, BiH ne e dobiti status kandidata za lanstvo u Evropskoj uniji.

Otvorena je rasprava u kojoj su u estvovali svi lanovi Privremene istražne komisije. Nakon rasprave, lanovi Privremene istražne komisije jednoglasno su usvojili sljede e zaklju ke:

1. U vezi s Tre im godišnjim izvještajem Misije OSCE-a u BiH o odgovoru pravosu a na korupciju: Sindrom nekažnjivosti, Privremena istražna komisija traži od Vije a ministara BiH da odmah preduzme konkretne mjere s ciljem saniranja svih problema s pravosu em na koje se u Izvještaju ukazuje, s posebnim osvrtom na upu ivanje zakonskih rješenja u parlamentarnu proceduru, uklju uju i i zakonske prijedloge kojim bi se osigurala odgovornost trenutnog saziva Visokog sudskog i tužila kog vije a BiH (VSTV) za ovakvo stanje u pravosu u, u roku od 60 dana od dana usvajanja ovog zaklju ka.
2. Privremena istražna komisija traži od VSTV-a da u roku od 15 dana dostavi odgovore na sljede a pitanja:
 - a. Zbog ega je u izvještajnom periodu došlo do „zatajenja krivi nopravnog sistema koje je dovelo do *de facto* nekažnjivosti za po inioce brojnih teških djela“ (korupcije), s konkretnim osvrтом na razloge za „dramati an pad u broju novih optužnica“, „nagli pad u stopi osu uju ih presuda“, te „sve duže trajanje postupaka“, trendove koji su opisani u Poglavlju 1?
 - b. Zbog ega postoji „nespremnost VSTV-a da podrži eti ke standarde i osigura odgovornost u okviru pravosu a“?, s posebnim osvrtom na primjere neprimjerenog ponašanja pravosudnih institucija u 2019. godini, koje su razmotrene u Poglavlju 2?
 - c. S obzirom na to da Izvještaj ukazuje i na „toliko krajnje pogrešno tuma enje zakona“ unutar samog VSTV-a, da li je VSTV ve preduzeo mjere edukacije s ciljem saniranja ovog zabrinjavaju eg problema?
 - d. Da li je VSTV zauzeo zvani an stav po pitanju Izvještaja?
 - e. Da li javno izneseni stavovi predsjednika VSTV-a o Izvještaju i nadležnostima OSCE-a predstavljaju zvani an stav VSTV-a?
 - f. Da li je VSTV otpo eo proces preduzimanja mjera usmjerenih ka saniranju problema navedenih u Izvještaju?
3. S obzirom na jasno upozorenje šefa Misije Evropske unije u BiH, izre eno tokom prezentacije Izvještaja, da Bosna i Hercegovina ne može dobiti kandidatski status za lanstvo u Evropskoj uniji dok se ne unaprijedi stanje u pravosu u, Privremena istražna

komisija traži od Direkcije za evropske integracije BiH da je izvijesti o svim preduzetim, ili planiranim, koracima od strane Direkcije prema nadležnim doma im institucijama kako bi ovo pitanje dobilo prioritetan tretman.

Ad. 3. Teku a pitanja

U okviru ove ta ke dnevnog reda, lanovi Privremene istražne komisije usvojili su zaklju ak kojim se zadužuju sekretari Privremene istražne komisije da izvrše analizu svih pristiglih predstavki koje gra ani upu uju Privremenoj istražnoj komisiji i predlože kojim institucijama bi se navedene predstavke trebale poslati na daljnje postupanje.

Tako er, predsjedavaju i Privremene istražne komisije naglasio je da e 8. 12. 2020. u 14 sati biti održana videokonferencija lanova Privremene istražne komisije, Misije OSCE-a u BiH i Ureda za demokratske insitucije i ljudska prava OSCE-a sa sjedištem u Varšavi (ODIHR) na kojoj e lanovima biti prezentirane Smjernice o parlamentarnim istragama pravosudnih aktivnosti.

Sjednica Komisije završena je u 14 sati.

**Sekretar
Privremene istražne komisije**
Sonja Abdulovski

**Predsjedavaju i
Privremene istražne komisije**
Damir Arnaut

NEAUTORIZIRAN TRANSKRIPT

18. SJEDNICE PRIVREMENE ISTRAŽNE KOMISIJE PREDSTAVNI KOG DOMA
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA UTVR IVANJE STANJAU PRAVOSUDNIM INSTITUCIJAMA BiH
održane 02.12.2020. godine

PREDSJEDAVAJU I

DAMIR ARNAUT

Dobar dan svima. Pozdravljam članove Komisije i predstavnike medija, goste iz drugih institucija i međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini i otvaram osamnaestu sjednicu Privremene istražne komisije Predstavni kog doma.

Za današnju sjednicu predlažem dnevni red koji ste dobili uz poziv na sjednicu. Dakle, prijedlog prve tačke dnevnog reda:

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika šesnaeste i sedamnaeste sjednice privremene istražne komisije.
2. Razmatranje treće godišnjeg izvještaja OSCE-a o odgovoru pravosuđa na korupciju – sindrom nekažnjivosti.
3. Tekuća pitanja.

Otvaram raspravu o dnevnom redu. Da li ima prijavljenih? S obzirom da nema, u skladu sa Poslovnikom konstatujem da je dnevni red kako je predložen usvojen.

Ad.1.

DAMIR ARNAUT

Prelazim na prvu tačku dnevnog reda; usvajanje zapisnika sa 16. i 17. sjednice Privremene istražne komisije. Otvaram raspravu o prijedlogu zapisnika 16. sjednice Istražne komisije. Nema prijavljenih. Stavljam zapisnik 16. sjednice na usvajanje. Ko je za? Usvojen je jednoglasno. Otvaram raspravu o prijedlogu zapisnika sa 17. sjednice Privremene istražne komisije. Nema

prijavljenih za raspravu. Stavljam zapisnik sa 17. sjednice na glasanje. Ko je za? Zapisnik sa sedamnaeste sjednice je usvojen jednoglasno.

Ad. 2

Prelazim na drugu ta ku dnevnog reda. Razmatranje tre eg godišnjeg godišnjeg izvještaja OSCE-a o odgovoru pravosu a na korupciju – sindrom nekažnjivosti. To je izvještaj iz novembra 2020. godine, koji je prošle sedmice javno prezentiran od strane misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Toj javnoj prezentaciji prisustvovao je i, ovaj gospodin Satler ispred Evropske komisije i predstavnici odre enih pravosudnih institucija. Ja sam, tako er, dobio poziv, kao predsjedavaju i Privremene istražne komisije. Prisustvovao sam prezentaciji tog izvještaja. I bio je tu, tako e, prisutan veliki broj medija. Sastanak je održan u online formatu. Ono što se moglo vidjeti iz tog izvještaja je izuzetno zabrinjavaju e za stanje u pravosu u u Bosni i Hercegovini i apsolutno je bilo neophodno da Komisija razmatra ovaj izvještaj i meni je drago što smo postigli apsolutni konsenzus. Dakle, je li, me u lanovima Komisije da je neophodno da se održi ova sjednica, da je neophodno da se održi ove sedmice, jer mi emo imati i idu e sedmice aktivnosti Komisije, me utim, ovo je nešto što zaista nije moglo, ni trebalo ekati idu u sedmicu, kada imamo sjednicu Predstavni kog doma. U me uvremenu su se tako er pojavili odre eni audio snimci, koji bacaju dodatnu sumnju na sposobnost VSTV-a da nas povede ka Evropskoj uniji. I ono što je meni posebnobilo zabrinjavaju e je što je gospodin Satler pri predstavljanju ovog izvještaja vrlo jasno istakao da ukoliko ne bude napretka kada je u pitanju rad pravosu a u Bosni i Hercegovini, ukoliko ne bude napretka na reformi pravosu a u Bosni i Hercegovini, Bosna i Hercegovina ne e dobiti status kandidata za lanstvo u Evropskoj uniji. Ja podsje am da je Predstavni ki dom upravo obavezao Komisiju da istraži ne samo stanje u pravosu u, ve sa posebnim osrvtom na sposobnost ovakvog VSTV-a, da vodi procese koji su neophodni za pridruživanje Bosne i Hercegovine lanstvu u Evropskoj uniji. Dakle, za pridruživanje Evropskoj uniji, za lanstvo u Evropskoj uniji, a imamo poruku od prošle sedmice gospodina Satlera, da ne možemo ak ni kandidatski status dobiti sa ovakvim pravosu em. Dakle, imamo u ovom izvještaju, on je izuzetno detaljan, dobili ste ga, tu je niz zabrinjavaju ih opaski od Misije OSCE-a. Me utim, ono što posebno zabrinjava je evo, neko sumiranje, dakle citiram da je došlo u izvještajnom periodu, dakle 2019. godine do zatajenja krivi no-pravnog sistema koje je dovelo do nekažnjivosti za po inioce brojnih teških djela, da je došlo dramati nog pada u pogledu novih optužnica, da je došlo do naglog pada u stopi

osu uju ih presuda. Ovo su sve citati iz izvještaja. Te je izvještaj opet ukazao na, citiram opet, sve duže trajanje postupaka. Tako er, zabrinjava da je u izvještaju navedena i nespremnost VSTV-a da podrži eti ke standarde i osiugura odgovornost u okviru pravosu a, kraj citata. I da je barem u jednom slu aju OSCE primijetio toliko krajne pogrešno tuma enje Zakona, unutar samog VSTV-a, i tako dalje, i tako dalje. Izvještaj ste dobili, otvaram raspravu o ovoj materiji. Ima li prijavljenih? Gospo a olo, izvolite.

ALMA OLO

Hvala, predsjedavaju i. Ja sam, kada je OSCE objavio izvještaj bila jako zainteresirana da vidim šta je navedeno u njemu, pogotovo zato što naslov izvještaja glasi sindrom nekažnjivosti. I izvještaj je obiman, preko osamdeset strana, ja sam sebi zabilježila neke stvari koje su naro it zna ajne i koje pokazuju svu slabost pravosudnog sistema u segmentu koji se ti u procesuiranja po inilaca krivi nih djela i krivi nih djela korupcije. Evo, vi ste neke od njih naveli, ali evo, nije zgoreg da ja ponovim. U izvještaju je navedeno da postoje manjkavosti u tužila koj pripremi predmeta. Zna i da tužiocu nisu sposobljeni, nisu stru ni, ili postoje odre eni propusti u pripremi predmeta, kako bi ti predmeti na kraju pred Sudomzavršili osu uju om presudom, dužina su enja je jako zabrinjavaju a. U predmetima visoke korupcije, dužina su enja je 1351 dan, ili 4 godine, što je jako puno. Vidjela sam jedan predmet koji se odnosi, predsjednik VSTV-a je govorio da ne treba da nisu se oni smjeli upuštati u pojedina ne predmeta, ali ja mislim da jesu. To je predmet Siniše Macana, koji je krivi no djelo na elu Agencije za identifikaciona dokumenta, po ini navodno 2002. godine, a tužilaštvo je, evo samo da na em, tužilaštvo je istragu zapo elo 2015. godine, a djelo je po injeno 2012. Zna i, tri godine nakon po injenja djela, da bi se na kraju desilo da je istraga obustavljena, zato što, u skladu sa lanom 225 koji je jako indikativan i trebamo da se mi malo pzabavimo ovim lanom Zakona o krivi nom postupku, koji govorci da ukoliko se istraga ne završi u odgovaraju im rokovima, zna i, tamo ima za teška djela, za koja je zaprije ena kazna 10 godina zatvora. Tužilac, tu je, tu su duži rokovi, a za djela ispod 10 godina, rokovi su kra i. Tužilac ukoliko u roku od 6 mjeseci ne okon a istragu, obavještava glavnog tužioca. Glavni tužilac u roku od 30 dana odlu uje o produženjuroka za kon anje istrage za dodatnih 6 mjeseci. Ako kod težih djela za godinu dana, što zna i da istraga može trajati tih šest mjeseci plus godina dana i plus tih trideset dana, gdje glavni tužilac ocjenjuje da li je potrebno produženje roka za istragu i ukoliko se ni u tom roku ne okon a istraga, tužilac obavještava ošte enog, osumnji enog protiv kojeg se

vrši postupak i glavnog tužioca. Zna i, postupaju i tužilac. U tom roku oni imaju pravo na pritužbu glavnom tužiocu. I glavni tužilac može taj rok produžiti za još šest mjeseci, odnosno godinu dana za teška krivi na djela. Protekom svih ovih rokova, istraga se obustavlja i zna i ovjek postaje slobodan, osumnji eni postaje slobodan, zato što tužilac nije uspio, nekad iz objektivnih, a možda i subjektivnih razloga da okon a istragu u tim rokovima. I ovo je po meni sindrom nekažnjivosti, zna i bez obzira na dokaze koje imate u postupku, esto u slu ajevima korupcije se traži finansijsko vješta enje, koje može jako dugo trajati, ako ima puno dokaza, poslovnih knjiga, a onda i može i vještak da odugovla i sa tim vješta enjem, a može i tužilac da odugovla i sa istragom i protokom roka taj ko je po inio krivi no djelo, protiv njega se istraga obustavlja i kao da ništa nije radio i to je sindrom nekažnjivosti. Ja mislim da ovaj lan 225 podhitno treba mijenjati, jer se njime niko ne može amnestirati zbog toga što istraga nije završena u dgovaraju em roku. Ali ovi rokovi su vjerovatno, intencija je bila da se ovi rokovi preciziraju da istraga se ne bi vodila u nedogled i da neko ko je osumnji en ne bi bio 100 godina osumnji en, time se lišava i on svojih prava, da negdje aplicira za posao, da nešto ovaj ostvaruje neka gra anska prava, ali, evo imamo situaciju da taj rok nekada pogoduje osumnji enom i da se protiv njega istraga obustavlja. Po meni, veoma indikativno je što, ovaj i u predmetima srednje korupcije, koji nisu toliko teški, proces traje 939 dana, to je, zna i, oko tri godine. Jedna još zabrinjavaju a stvar je št u 2019. godini, a mi smo raspravljali o tome, kad smo razmatrali izvještaj VSTV-a, na svim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini bilo samo 232 predmeta korupcije, od ega samo 0,4% visoke korupcije. A 6,4% srednje korupcije. Szna i da su sve to ona djela neke niske korupcije, bezna ajne, a oni se cijene na snovu li nosti osumnji enog, cijene se na osnovu težine krivi nog djela i cijene se na osnovu visine iznosa pribavljenе imovinske koristi. To su kriteriji na osnovu kojih se odre uje o kakvoj korupciji se radi. To zna i procesuiranje. Mi imamo u Bosni i Hercegovini, na svim tužilaštvima, ja sam ra unala po izvještaju VSTV-a 377 tužilaca, aimamo 232 predmeta korupcije u cijeloj godini. Svi tužioci, naravno se ne bave korupcijom, jer imate specijalizirane odjele koji se bave korupcijom, ali to zna i da je svaki tužilac mogao bar jednu optužnicu iz segmenta korupcije da podigne, pa je ovaj u inak imamo puno ve i. Samo na Tužilaštvu Bosne i Hercegovine imamo 56 tužilaca. Ja mislim da 56 tužilaca ovu zemlju sa 3,5 miliona stanovnika mogu preokrenuti na glavu, ako ho e i ako ho e da rade svoj posao. Ali, Tužilaštvu Bosne i Hercegovine nije podiglo u prošloj godini nijednu optužnicu za korupciju. Isto tako, Republi ko javno tužilaštvu, koje ima specijalni odjel za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Republici Srpskoj nije podnijelo

nijednu optužnicu. Po meni su ovo poražavajuće stvari. Gospodin predsjedavajući Arnaut je rekao ocjena zakonitosti dokaza se ovdje spominje u jednom predmetu. Ja u reći koji je to predmet, to je predmet Lijanovića. Tužilaštvo ocjenjuje dokaze ili sud, sad više ne znam. Sud ocjenjuje jedan dokaz predaje predmeta koji predstavlja, ustvari predaju finansijskih knjiga, na osnovu kojih je prvo bitno ovaj i donesena osuđuju a presuda. U kasnijem postupku, taj sud smatra da sama predaja finansijskih dokumenata, koja nije pribavljena na način da tužilac, odnosno, sud izda naredbu za oduzimanje predmeta se smatra pravno nevaljanim dokazom. To su, koristeći stav Vrhovnog suda Federacije, a ne Apelacionog vijeća Suda BiH. To radi Sud BiH i poziva se na stanovište Vrhovnog suda Federacije, znaći, suda nižeg po rangu, a ima stanovište Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, da za takav dokaz, koji neko dobrovoljno predaje, ja odlučim nekom dobrovoljno da predam dokaze o svom finansijskom poslovanju i sud kaže da taj dokaz nije pravno valjan jer tužilac nije dao prijedlog za izuzimanje predmeta, a sud nije izdao naredbu za oduzimanje predmeta i to je pravno nevaljan dokaz. A pravno nevaljan dokaz u krivičnom postupku je dokaz na kojem se ne može zasnivati sudska presuda. A to je ključni dokaz da biste nekoga osudili. I to je različiti pristup dokazima i snazi dokaza u krivičnom postupku što je veoma značajno. I vidim danas, da smo imati jedan od zaključaka da li je Visoko sudska i tužilaštvo vijeće nešto uradilo na tom planu da bi se tužioc educirali i da bi imali jednobrazno postupanje. Ne možete vi u jednoj zemlji koja ima 3,5 miliona stanovnika u Sarajevu suditi na jedan način, u Tuzli na drugi način, znaće koji je dokaz zakonit, a koji je dokaz nezakonit. To se uči i na fakultetu, to se uči i kad se priprema pravosudni ispit, to se uči i u centrima za edukaciju sudija i tužilaca, tako da ne znam zašto dolazi do ovakvih stvari. Ovajek pomisli da do ovakvih stvari dolazi radi određene zloupotrebe od strane onih koji primjenjuju zakon.

DAMIR ARNAUT

Mogu li ja, gospodoro, izvinjavam se, prije nego što prete na drugo. Ne, ne, samo jako bitno, da samo dodam, ono što je jako bitno u izvještaju da je OSCE ovdje primijetio potpuno različitu praksu unutar Apelacionog odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine. Dakle, nije sad ovdje različita praksa dva suda. Nego je Sud Bosne i Hercegovine, Apelaciono odjeljenje u slučaju niske korupcije, mislim da se radilo o rezanom duhanu, odlučilo da je zakonit dokaz ukoliko ga predate dobrovoljno. U ovom slučaju visoke korupcije, potpuno suprotno, Apelaciono vijeće odlučuje da

je nezakonit dokaz koji ste dobrovoljno predali, da je zato potreban sudski nalog, što je OSCE, parafraziram u svom izvještaju nazvao jednim pravnim nonsensom, što i jest.

ALMA OLO

U pravu ste, predsjedavaju i. I oni se pozivaju u tom svom obrazloženju, pozivaju se na stav Vrhovnog suda Federacije. Zna i, Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine, kao najviše tijelo, žalbeni sud, poziva se na stav Vrhovnog suda Federacije i kaže to nije zakonit dokaz, a samom ocjenom da to nije zakonit dokaz, nemate dokaz na kojem eta zasnovati sudsku presudu, osu uju u sudsku presudu. I još jedna stvar, koja je meni indikativna, postupci protiv tužilaca. U nekim slučajevima, bilo je postupaka protiv tužilaca i na Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U nekim slučajevima se ti postupci prenese na drugi sud, zbog nepristrasnosti i nezavisnosti vo enja postupka, nije logično da onaj sud i ono tužilaštvo na kojem vi radite procesuiru vas i taj isti sud pred kojim vi kao tužilac postupate i postupali ste u vašoj ranijoj praksi vodi postupak protiv vas, jer je to jednostavno tako, takva praksa. Ako imate sudiju općinskog suda da je počinio krivično djelo, uvijek tužilac koji procesuiru taj predmet traži prijenos krivičnog postupka na neki drugi sud istog nivoa, ali sud koji bi bio nepristrasan, jer ljudi ga ne poznaju pa iz Sarajeva to izmjeste u Tuzlu. Ovdje je primijeđeno različito postupanje. Nekad predmet izmjesti, a nekad se predmet vodi pred tim sudom i pred tim tužilaštvom u kojem je on zaposlen. Tako da su ovo, ja sam neke od najznačajnijih stvari sebi pribilježila. Po meni je izvještaj jak težak, po svojoj ocjeni. I evo, malo bih komentarisala, samo u Kantonalnom sudu u Sarajevu, s obzirom da je predsjednik Kantonalnog suda u Sarajevu optužen za seksualno nasilje, zlostavljanje, više ne znam šta. I to je stvarno bruka i sramota. Predsjednik jednog od najvećih, ako nije Kantonalni sud u Sarajevu najveći kantonalni sud u Federaciji, da su imali 13 teških predmeta i samo 2 je završen glavni pretres i da su ti predmeti u radu 3 do 5 godina. I to stvarno da se, a o, jedan predmet stoji od 2017. godine u Kantonalnom sudu u Sarajevu, eka se na početak glavnog pretresa. Ja mogu razumjeti da ne možete pribaviti, ako imate u predmetu puno optuženih, potrebno je prisustvo svih na glavnom pretresu, da tko nete glavni pretres. Ali Zakon o krivičnom postupku ima mehanizme i za to, ima razdvajanje krivičnog postupka. Pa ako vam je neko nedostupan negdje u inostranstvu i nema izgleda da će se ikad pojaviti, tužilac traži razdvajanje krivičnog postupka u odnosu na njega, da bi sigurao procesne pretpostavke da se, da se kreće sa suđenjem. Od 2017. nema početka pretresa i još posljednja konstatacija, po meni, jako bitna, nepojavljivanje određenih putuženih u sudnici je alarmantno, to

kaže OSCE. Izgleda da je krivi no su enje fakultativno za optužene, ovo je izvještaj gospodina Pribea i oni to ponavljaju. Krivi no su enje ne može biti fakultativno, sudija postupaju i ima mehanizme za dovo enje, za privo enje, za lišavanje slobode svakoga onog ko se neopravdano ne odazove na glavni pretres. Optuženi je dužan da se odazove na poziv i mora do i na glavni pretres. Može ga opravdati ljekarsko uvjerenje, ali ni to ne može bezgrani no, mislim sud može i da provjerava ako leži u bolnici da li leži... postoje mehanizmi da krivi ni postupak bude efikasan, u nas se sve pretvorilo u svoju suprotnost. Ja ovdje nikako ne vidim nade, što rekao sudija Peri , ne vidim izlaza iz ovog tunela. Hvala lijepa, predsjedavaju i.

DAMIR ARNAUT

Hvala Vama, ono što zaista posebno zabrinjava je opsake koje ste spomenuli da OSCE nije smio ovo, nije smio on i stalno se sve svodi na neke izgovore. Prvo ujemo da se time narušava suverenitet Bosne i Hercegovine. A iz istih izvora smo uli da kad Parlament, koji je nosilac državnog suvereniteta osnuje ovu komisiju, onda je to, kako su rekli atak na trodiobu vlasti. A onda kad mediji nešto kažu, onda kažu, neovlašteno snimanje. Imamo u ovom izvještaju i re enicu da je primjetna averzija unutar pravosu a Bsne i Hercegovine prema medijima i ovaj nadzoru javnosti. Tako da je ovo zaista zabrinjavaju e. Mislim da se gospo a Marinkovi Lepi javila, ovaj pa gospodin Borenovi onda poslije. Izvolite.

MIRJANA MARINKOVI -LEPI

Ovo je ve od održavanja one naše tematske sjednice o pravosu u tre i izvještaj nekog od meunarodnih faktora koji barem u meni proizvodi osje aj stida kada je u pitanju ovaj segment, jer zaista se postavlja pitanje da li je toliki upliv politike i vu enje konaca iz pozadine ovdje u pitanju, ili potpuni dilentatizam odre enih nosilaca pravosudnih funkcija. Jer, kako re e koleginica olo, neke osnovne stvari se u e ve na fakultetu, a naravno da biste postali sudija ili tužilac, treba da pro e još edukacije i ovaj u enja, da biste dospjeli na tu funkciju. Ja sam ve i od strane medija bila kontaktirana da dam odre ene komentare vezano za ovaj izvještaj i ja sam ga, zaista, sa pažnjom pro itala. Ja sam, ak u jednoj izjavi rekla da se ovdje ne radi o zatajenju, nego o potpunom kolapsu pravosudnog sistema. Dakle, ja bih dala još težu kvalifikaciju. I ono što posebno zabrinjava, jeste upravo, kako ste i Vi, Damire, rekli, taj odnos elnog ovjeka Visokog sudskega i tužila kog vije a prema svim izvještajima o kojima smo mi i ovdje raspravljali, koji su dakle i

podastrti BH-javnosti. Posebno nam narušava ugled i zemlje i profesije, takvo jedno ponašanje, jer je to ponašanje po sistemu vjerujete limeni, ili svojim oima i uvijek je kriv neko frugi. Ovdje su, naravno i dati i lijekovi za ono što bi trebalo da se poduzme. Zna i, na stranici 32 do 34 su date i mjere kako dakle vratiti povjerenje u pravosu e. Dakle, mislim ovim izvještajima i preporukama iz svih ovih izvještaja koje sam navela, samo treba postupiti. Dakle, uopšte ne treba izmišljati ništa, nego po njima treba postupiti i raditi. Ono što je tako e zabrinjavaju e jeste, ustvari ovdje je sve zabrinjavaju e, ali da se možda osvrnemo na razliite aspekte, da se ne bismo ponavljali je upravo indeksni rezultat za odgovor pravosu a na krupciju u BiH, u 2019. godini on je 18,27, od ukupnih 40 bodova, zna i nije ni polovina tog ukupnog broja. A ono što tako e zabrinjava i produbljuje, ja bih rekla, ovaj kolaps u kojem se nalazimo, kad je u pitanju pravosu e, jeste, realizacija ranijih preporuka i mjera, koje su krz izvještaje OSCE-a date i mislim da ustvari to govori o jednoj bahatosti i potpunom neredu, dakle, najvišeg tijela, odnosno, kontrolora, ustvari, rada pravosudnog sistema, dakle VSTV-a. Dakle, od 24 mjere koje su bile predložene u ranijem izvještaju, 12 su bez ikakvog napretka, dakle, polovina absolutno zna i nije ni krenula od po etka, tri djelimi no realizovane, osam realizacija u toku i jedna provedena. Iz ovih prijedloga zaklju aka koji ste nam dostavili, bitno je jako da saznamo ustvari stav VSTV-a jer da li se ovdje VSTV poistovje uje sa svojim predsjednikom, tako da je, da se zaista slažem sa ovim da tražimo stavove VSTV-a, jer da vidimo ovaj, ini mi se malo po inju duvati i neki druga iji vjetrovi, da je ova Koordinacija udruženja sudija i tužilaca tražila ipak da se preispitaju okolnosti ove najnovije afere za koju je opet po Tegeltijnim rijeima kriv neko drugi i to mu je sve namontirano i tako dalje. Dakle, da se ispita da li u eš e u i ovakvo ponašanje predsjednika može njega održati na funkciji, ustvari da li je on dostojan obavljanja te funkcije. Tako da bit e zaista interesantno da dobijemo mišljenje VSTV-a, kao organa, jer evo stalno se susreemo sa stavovima samo njegovog predsjednika, a nikako organa u cjelini. Hvala.

DAMIR ARNAUT

Hvala lijepa, gospodin Brenovi pa gospodin Helez, izvolite.

BRANISLAV BORENOVI

Hvala predsjedavaju i. Mislim da je zna ajno da kao Privremena istražna komisija zauzmem odreene stavove po pitanju ovog veoma ozbiljnog izvještaja, koji je i više nego zabrinjavaju i,

kako ste i Vi rekli u uvodu ove sjednice i ustvari i govori potpuno jasno na sve ono na šta se ukazuje mjesecima i godinama. Ne samo od strane nas koji smo u ovom Parlamentu, nego i od strane medija i nevladinog sektora, ali i od gra ana u ovoj zemlji. Potpuno je ta no da ovakav stav koji je iznesen kroz dvije veoma važne rije i – sindrom nekažnjivosti, govori o ne emu što je, ovaj o igledno. Sindrom nekažnjivosti je rezultat prije svega nerada i ne injenja pravosudnog sistema sa ciljem da se ne zamjera sa potencijalnim nosiocima koruptivnih krivi nih djela u ovoj zemlji, koji su uglavnom ljudi koji dolaze iz, koji su nosioci odre enih javnih funkcija. I zato ne treba da udi npokazatelji koji su više nego alarmantni. Kolegica olo je iznijela neke od njih. Kada je u pitanju, evo ova tabela koja nam govori o nekoj vrsti produktivnosti u radu tužilaštava, vezano za procesuiranje korupcije. Ovdje su sve nule. Imate situaciju da, ne samo Tužilaštvo Bsne i Hercegovine, ne samo Republi ko javno tužilaštvo Republike Srpske, što je za mene posebno interesantno, nego i najve i dio okružnih javnih tužilaštava ima absolutno nikakve rezultate po pitanju broja potvr enih optužnica u djelima visoke i srednje korupcije. Zna i, absolutno nemaju nijedan potvr enu optužnicu, što samo po sebi govori koliko je stanje izuzetno ozbiljno, izuzetno ozbiljno i ovo je evo izvještaj koji trebamo sa velikom pažnjom da svi razmatramo, jer se radi o izvještaju koji je došao od strane OSCE-a, ne bilo koga. Organizacija za evropsku saradnju i njihove misije, koja je evo po tre i put izašla sa ne im što je toliko egzatno, toliko jasno udara na suštinu ovog problema, sa kojim se svi suo avamo u ovoj zemlji. Ono što je posebno zabrinjavaju e je kvalifikacija da je evidentna nespremnost Visokog sudskog i tužila kog savjeta da podrži eti ke standarde i osigura odgovornost u okviru pravosu a. Što zna i, nema ni odgovornosti, nema ni integriteta, nema ni neovisnosti u radu ni VSTV-a, a nema ni unutar pravosu a generalno unutar Bosne i Hercegovine. Naravno, uvjek treba re i da vjerovatno ima izuzetaka, asnih, poštenih, odgovornih tužilaca i sudija, koji su velika manjina, ili ih ne možemo da prepoznamo u itavom osom sistemu koji je uspostavljen vrlo vješto, sistemu nekažnjivosti, nerada, ne injenja i nezamjeranja, bez ikakve odgovornosti i integriteta. Ono što želim vrlo kratko, da ne ponavljam ono što su uvažene kolege ve spomenule. Mislim da je to vrlo, vrlo profesionalno, korektno evidentirano u ovom sadržajnom izvještaju koji je dvoljno ima pokazatelja da može da evoulira ili da napravi tu neku vrstu presjeka stanja pravosudnog sistema unutar Bosne i Hercegovine, na vrlo kvalitetan na in. Ali ono što možda i odgovor na ovo što ste i Vi, predsjedavaju i rekli, kada je u pitanju traženje stalnog izgovora za stanje u kojem se nalazi pravosu e od strane klju nih ljudi u Visokom sudskom i tužila kom savjetu. A upravo preporuke,

koje su prisutne ve godinama demanduju taj pokušaj traženja izgovora. Alarmantno je da najve i dio preporuka koje dolaze od strane OSCE-a, uopšte nije u fazi realizacije, uopšte nema nikakvog napretka i ponavljam ponovo je po ko zna koji put naglašeno u ovom izvještaju svi nosioci vlasti trebaju težiti ka uspostavljanju neovisnog istraživa kog novinarstva i uloge civilnog društva, što doprinosi ispitivanju rada pravosu a. Upravo ono što jedan dio istraživa kog novinarstva i radi i civilnog društva, što treba u svakom slu aju pozdraviti. Zna i, ovdje se traži i insistira na propitivanju rada pravosu a. Potpuno suprotno od onoga što se pokušava tražiti kao izgovor ili neka kvalifikacija od strane klju nih ljudi u pravosudnom sistemu ove zemlje. Ponavljam, jedna od preporuka je da je VSTV i tužilaštvo i sudovi trebaju javnosti omogu iti pristup smislenim i detaljnim informacijama o istragama. Zna i, omogu iti pristup istragama, krivi nom gonjenju i presu ivanju predmeta, pogotovo onih koji su od posebnog zna aja za javni interes. Pazite, to je na neki na in preporuka koja demaskira sve ono što smo mi dobivali kao odgovore ne možemo vam dati, nemate pravo, istraga je u toku, kada bude, nakon odre enog vremena sve završeno, tada ete mo i da se bavite... Potpuno suprotno, zna i, ak štaviše, potstti e se ne samo propitivanje rada pravosu a, nego i pristup, kako je re eno smislenim i detaljnim informacijama o istragama, krivi nom gonjenju i presu ivanju predmeta, posebno onih koji su od velikog zna aja za javni interes. Tre e, da zakonodavnoj vlasti treba dati prioritet u usvajanju izmjena Zakona o VSTS-u Bosne i Hercegovine, kako bi se uvele izmjene na ja anju klju ne rije i koja nedostaje u pravosu u, integriteta u pravosu u i disciplinskih postupaka, kako bi se osigurala odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija i tako dalje. I kona no, svi nivoi vlasti trebaju raditi na uspostavljanju i u tom najvišem rangu prioriteta jednog sistema za provjeru integriteta sudije i tužilaca uklju uju i i provjeru njihovih finansijskih izvještaja. Ovo je boldirano crnim, ovo je postulat ovih nekoliko preporuka na kojima ništa nije ura eno, koje su klju ne za prevazilaženje ovog jednog vrlo ozbiljnog, složenog i vrlo vrlo lošeg stanja u pravosudnom sistemu ove zemlje i re enica koja sve objašnjava, koja je za razliku od prethodnih klju nih ljudi koji predstavljaju Evropsku uniju u Bosni i Hercegovini, mislim da je možda i najozbiljnija, koja ustvari je re enica koja sublimira sve ovo o emu mi govorimo, koja je došla od šefa misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, gdje je vrlo jasno, nedvosmisleno rekao: "Zaboravite na kandidatski status Bosne i Hercegovine, dok se ne popravi, unaprijedi stanje u pravosu u". To je re enica koja treba da otriježni sve, bez obzira da li su u strahu od objektivnog nepristrasnog pravosu a, bez obzira da li su u strahu od otkrivanja velikih i srednjih, ili malih koruptivnih radnji, bez obzira da li se nalaze

u vlasti, ili opoziciji, da li su bili više na pozicijama, ili manje, ja mislim da je ovo krajnje upozorenje da se ovo nešto dramatično mora mijenjati, upozorenje onima koji imaju obavezu, odgovornost i dobili su određeni kapacitet da javne funkcije i da konačno rade svoj posao kada je u pitanju unapredivanje stanja u pravosuđu, jer koliko ja vidim, ovdje se više za to zalažu pojedinačno određeni poslanici, individue, pojedini mediji, predstavnici nevladinog sektora, građani samoinicijativno, nego oni koji su ustvari dobili mehanizam u svoje ruke da predlažu zakone, da omogućuju da ovo sve što je navedeno u ovom izvještaju konačno bude provedeno u djelu i ja mislim da je ovaj set zaključaka koji ste Vi nama predložili potpuno adekvatan odgovor Privremene istražne komisije i mi smo ga, ja uga podržati i nadam se da smo jednoglasno usvojiti, s tim samo jedna mala izmjena. Pod takom dva, stav dva, tačka A, samo ovdje gdje je navodite zatajenje krivično-pravnog sistema defacto nekažnjivosti za pojnoce brojnih teških djela, samo dodajte korupcije, zbog samog izvještaja, radi se o korupciji.

DAMIR ARNAUT

Izvinjavam se samo, t.2, koja je?

BRANISLAV BORENOVIĆ

A

DAMIR ARNAUT

A, aha. Ovo gdje je pod navodnicima,

BRANISLAV BORENOVIĆ

Vi ste uzeli dio iz rečenice, samo gdje je

DAMIR ARNAUT

To je citirano.

BRANISLAV BORENOVIĆ

Brojnih teških dijela, samo dodajte korupcije, eto isto da.

DAMIR ARNAUT

Dobro, ništa. Onda smo skinuti citat.

BRANISLAV BORENOVIĆ

Pa skinite citat.

DAMIR ARNAUT

OK, hvala, Gospodin Helez, izvolite.

ZUKAN HELEZ

Zahvaljujem gospodine predsjedavajućem. Pa gledajte ovaj, ovo, po meni nije ništa novo. Što kolege kažu, zabrinjavajuće jeste. Izvještaj je napravljen korektno. Kako jeste. Ali stanje u pravosuđu je zabrinjavajuće i mi to već odavno znamo. Svi izvještaju i predstavnik Evropske komisije i predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, evo OSCE-a, nas parlamentaraca, nevladinog sektora, novinara, medija, svi se slažemo da je naše pravosuđe u velikoj krizi, ustvari ne funkcioniše. Ili konkretnije, funkcioniše do nekog nivoa. Kada neko koji tek se bavi ovime uzme izvještaj, onda se vidi da ipak nešto radi. Ali to je do određenog nivoa politički moći, politički kog uticaja onih koji trebaju biti procesuirani. Mene šta posebno zabrinjava ovdje je to da, kako su oni naveli u ovom izvještaju, stepen visoke korupcije, ustvari visoka korupcija je malo procesuirana i od 2017. godine je strahovit pad procesuiranja tih ljudi koji su u toj visokoj korupciji. Pretpostavljam da visoka korupcija je nešto što materijalno kad prevedete je daleko veće od ove srednje kako je nazivaju, a to se opet svodi na to da politički moći nici su zaštićeni i da se njih ne dira, u većini slučajeva. Kad ovo prevedete otprilike u neke procente, a na materijalno, je li otprilike 20% se procesuira, a 80% ostaje. Što zna i da obično, pod navodnicima mali ljudi su dostupni vrlo brzo se procesuiraju, a ovaj krupni kriminal ostaje netaknut. Od po etaka jedan od ključnih problema pravosuđa je jak politički uticaj i kontrola političkih struktura nad pravosuđem. Ja vas pitam, da li bi iko od običnih ljudi, malih, opet to pod navodnicima, je li, da je snimljen javno objavljen snimak kako štelom zapošljava nekoga, bio bi uhapšen za 24 sata. Vidjeli, itav svijet je mogao da vidi kako ključni ovjek pravosuđa, predsjednik Visokog sudskega i tužilačkog vijeća, sa kolegincima iz VSTV-a govori kako je u detalje kako je joj zaposliti sestruru. Ne reaguje SIPA, ne reaguje tužiteljstvo. Sve ostaje normalno. Kakva je poruka običnim ljudima, kakva je sigurnost

obi nih gra ana? I sad, došli smo do tog da on kaže ja još nisam priznao autenti nost tog snimka. Zna i, sad je bitno ho e li on priznati to, ili ne e priznati. Ako on ne prizna, zna i, nije taj snimak autenti an. Gledajte, mi ova Komisija i Parlament i Evropska unija i Evropska komisija, sve se svodi na jedno. Evo probat emo, ovdje svi vidimo da trebamo promijeniti nekoliko zakona. Zakon o VSTV-u, na in izbora sudija i tužilaca, samog VSTV-a, Zakon o krivi nom postupku i tako dalje. I šta e se desiti pa desit e se da nekako to proguramo, opet pod navodnicima u Predstavni kom domu, do e u Dom naroda, gdje postoji mehanizam blokade. Svi ovi napori, evo koliko mi pokušavamo, 20 godina, svode se na isto, do u na Dom naroda i tu je blokada, tu je kralj i tu se uklapa u neku provaliju koja nema kraja. Sve št do e, puno napora se uloži, složen sistem, složen Ustav, ovaj pravni poredak, do emo do Doma naroda i tamo je blokada. Ovdje treba i Predstavni ki dom mi skupa kome je stalo doove države insistirati na promjeni Ustava, nama samo treba da nam otklone blokade. Mi nikad ovaj zakon ne emo promijeniti dok ne bude volja onih ljudi, koji blokiraju da se ovo uradi. I to je jedan zatvoreni krug, zatvoreni krug u Vije u ministara, zatvoreni krug u oba doma Parlamenta Bosne i Hercegovine, u VSTV-u su napravili zatvoreni krug. Disciplinski ovaj tužilac do e do komisije koju formira po naho enju predsjednik VSTV-a i to je zatvoreni krug i tako stalno. To ne možemo promijeniti bez otklanjanja mehanizma blokada i ina e ovo nikad ne emo ovo pravosu e, evo jedan od uslova pristupanja Evropskoj uniji je promjena pravosudnog sistema. Ta ista Evropska unija, tako i Me unarodna zajednica, nametnula je Ustav koji u sebi ima blokadu. Dok to ne otklonimo, niti emo u i u Evropsku uniju, a Boga mi se u promjenu svijesti odre enih ljudi iz odre enih dijelova Bosne i Hercegovine to dug ne e desiti. Po meni, ovaj, mi emo ovo dovesti i ove zakone možemo, ovdje ima izuzetnih ljudi, izuzetnih pravnika koji mogu zakone napraviti, to nije sporno vidjet ete na kraju evo sve što govorim, tu budu nemo ni i predstavnici Me unarodne zajednice. Do emo na Dom naroda i to sve stane. I džaba trud, džaba rad i uvijek isto iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, ja se nadam da emo do i do željenog cilja. Hvala.

DAMIR ARNAUT

Hvala gospodine Helez, dozvolite da podsjetim ipak kad je ve ina u pitanju, ve ina u Predstavni kom domu, koja je osnovala ovu Komisiju evo ve ina koja je sadržana u ovoj Komisiji, samo jedno mjesto u Domu naroda da je otišlo, mi bismo imali i ve inu u Domu naroda. Da je umjesto, Majki , Mladen Ivani izabran, bili bi ista ta ve ina u Domu naroda, kao u

Predstavni kom domu. Ne, ne, ne ljutim se. Znam, znam, upravo to, i ja i ja sam u isto vrijeme smi i Vi i ja uvijek govorili tri nije etiri. Zna i to je sad, vidjeli smo i na zakonu gospodina Mektića, da se smijeni komplet VSTV-a, koji je prošao u Predstavni kom domu, u hitnom postupku za jedan dan i onda je pao u Društvo naroda. Ja sam video to u prošlom sazivu je ukinut bijeli hleb jer niko nije imao taj blokirajući mehanizam, nijedna stranka nije mogla nešto sama blokirati, ukinute su one naknade u komisijama, a sad imamo jedan arogantan odnos zbog tog kontrolnog paketa kojeg dvije stranke imaju, dvije stranke je li koje su pokušale sve uraditi da ova komisija se ne konstituiše. Tako da, to je zaista nešto što je zabrinjavajuće i to je jedna lekcija svima, ovaj da nikad niko ne smije imati sam kontrolni paket u bilo kojoj instituciji. Da se vratimo, samo ovaj, ne znam je li ima još prijavljenih za raspravu, ali ovo je dobra prilika da podsjetim nešto što je gospodin Borenović hovrio. Ima izuzetaka, ima jako puno, ovaj u pravosudnim institucijama a snih ljudi, ja to stalno ponavljam, me utim ono što mi je zabrinjavajuće, ova redenica iz izvještaja OSCE-a. Bez obzira na to, ljudi pravosuđa koji otvoreno kritiziraju degradaciju profesionalnog i etičkog ponašanja u svojim redovima i daljeine manjinu i suočavaju se sa marginalizacijom i odbacivanjem od strane dominantnih frakcija. Bez obzira na to, ljudi pravosuđa koji otvoreno kritiziraju degradaciju profesionalnog i etičkog ponašanja u svojim redovima i daljeine manjinu i suočavaju se sa marginalizacijom i odbacivanjem od strane dominantnih frakcija.“ Zna i, prvo, ljudi koji se odlučuju uopšte da to javno kritikuju su u manjini, to je razumljivo, ljudi se boje. Ne zna i da, da, da su takvi ljudi manjina, ali oni koji se odlučuju da javno kritikuju su manjina. A i onda kad se odlučuju, suočavaju se sa marginalizacijom i odbacivanjem d strane dominantnih frakcija. To je strašno zabrinjavajuće, zna i da to ukazuje da dok se sve ne promijeni na vrhu, da ne može neka promjena iznutra doći. Ovaj, takođe je ukazano, mislim da je gospođa Marinković Lepić govorila o tome, neznanje, je li se ovdje radi o neznanju. Imamo jednu vrlo indikativnu redenicu, takođe u vrom izvještaju. „Izuzetno loše istrage i izrade optužnica, zajedno sa radikalno nedosljednim tumačenjem zakona (ovo o čemu je gospođa Lepić govorila), koja obično rezultiraju oslobađajuće im ili blagim presudama, moguće bi u određenoj mjeri biti plod loše namjere ili neprimjerenog uticaja, prije nego neznanja. I to je, to je strahovito zabrinjavajuće da mi... Jer i meni je neshvatljivo da neko ko je na čelu VSTV-a ne zna da postoji Aneks 6 Dejtonskog sporazuma, koji nalaže punu saradnju sa OSCE-om. Dakle, OSCE, bez sumnje ima pravo da ovakve izvještaje radi. Neshvatljivo mi je da neko ne zna da postoji Zakon o parlamentarnom nadzoru koji daje pravo ovoj komisiji. Dakle, ovo su stvari na koje ukazujem. I

onda kad tome dodate, opet citiram iz izvještaja „averziju prema medijima“, zna i, averziju prema medijima, prema javnom nadzoru, ovaj, onda tu imate taj zatvoreni krug, ovaj, gdje se ovakve stvari dešavaju. I ne ulaze i uopšte u to je li snimak autenti an, nije li snimak autenti an, je li nešto montirano, nije li montiran, ali spominjanje u istoj re enici suda u Bosni i Hercegovini, u Prijedoru i Gradišci i psovke i vokabular. Zna i, vi dva suda spomenete u isto paralelu povu ete izme u dva suda ... materine. Sve sam vam rekao, ta paralela, ista re enica, to su, to su neke ovaj strahovite stvari, a to onda dodatno zna i pokazuje jednu tu aroganciju. Gospodine Borenovi , samo u vezi vaše intervencije ovaj mislim da imamo rješenje. Da ne skidamo citat zatajenje krivi no-pravnog sistema koje je dovelo do de facto nekažnjivosti za po inioce pojedinih krivi nih djela, zatvoren citat, u zagradi, posebno korupcije; to mi tražimo. Tako da, je li može tako. Naravno, naravno, jasno je. Zna i da zatvorimo citat i onda stavimo korupcije u zagradi. OK, ne treba posebno, zna i korupcije u zagradi. Zatvaram citat pa onda u zagradi, zbog toga, da bude autenti no. OK, je li imamo još prijavljenih za raspravu? Nemamo više prijavljenih za raspravu, dozvolite mi onda, radi zapisnika, ja sam obavezan, iako svi imate pred sobom, ali evo, tri prijedloga, prijedlog tri zaklju ka. Prvi, u vezi tre eg godišnjeg izvještaja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, o odgovoru pravosu a na korupciju: sindrom nekažnjivosti, Privremena istražna komisija traži od Vije a ministara Bosne i Hercegovine da odmah preduzme konkretne mjere s ciljem saniranja svih problema sa pravsu em na koje izvještaj ukazuje, sa posebnim osvrtom na upu ivanje zakonskih rješenja u parlamentarnu proceduru, uklju uju i i zakonske prijedloge kojim bi se osigurala odgovornost trenutnog saziva Visokog sudskeg i tužila kog vije a Bosne i Hercegovine za ovakvo stanje u pravosu e, u pravosu u, u roku od 60 dana, od dana usvajanja ovog zaklju ka.

Drugi zaklju ak, Privremena istražna komisija traži od VSTV-a da u roku od 15 dana dostavi odgovore: a) zbog ega je u izvještajnom periodu došlo do zatajenja krivi no-pravnog sistema koji je dovelo do de facto nekažnjivosti za po inioce brojnih teških krivi nih djela, zatvoren citat, u zagradi korupcije sa konkretnim osvrtom na razloge za otvoren citat, dramati an pad novih optužnica, zatvoren citat, zarez otvoren citat, negli pad u stopi osu uju ih presuda zatvoren citat te otvoren citat sve duže trajanje postupaka zatvoren citat, koji trendovi su opisani u poglavljju jedan

- b) Zbog ega postoji otvoren citat nespremnost VSTV-a da podiže eti ke standarde i osigura odgovornost u okviru pravosu a zatvoren citat, sa posebnim osvrtom na primjere neprimjerenog ponašanja pravosudnih institucija u 2019.godini
- c) kad budete radili, samo onda koristite redanje u azbuci na irili nom. Zna i ovdje idemo abecedom, a stavite azbuku na irili noj verziji. S obzirom da izvještaj ukazuje i na otvoren citat toliko krajnjoj pogrešno tuma enje zakona zatvoren citat unutar samog VSTV-a, da li je VSTV-e ve preuzeo mjere edukacije ili saniranja ovog zabrinjavaju eg problema?
- d) da li je VSTV-e zauzeo zvani an stav po pitanju izvještaja?
- e) da li javno izneseni stavovi VSTV-a u izvještaju i nadležnostima OSCE-a predstavljaju zvani an stav VSTV-a?
- f) da li je VSTV-e zapo eo prces preduzimanja mjera ka saniranju problema navedenih u izvještaju?

I tre i zaklju ak. S obzirom na jasnu upozorenje šefa misije OSCE – a u Bosni i Hercegovini, izre eno tokom prezentacije izvještaja da Bosna i Hercegovina ne može dobiti kandidatski status za lanstvo u Evropskoj uniji, dok se ne unaprijedi stanje u pravosu u, Privremena istražna komisija traži od direkcije za Evropske integracije Bosne i Hercegovine da je izvijesti o svim preduzetim, ili planiranim koracima od strane direkcije, prema nadležnim doma im institucijama, kako bi ovo pitanje dobilo prioritetni tretman. Imamo li još intervencija na ove prijedloge, možemo li onda, ako nema da glasamo u paketu za ova sva tri zaklju ka, kako sam ih pro itao. Ko je za? Konstatujem da su zaklju ci usvojeni jednoglasno. I ovo e se, zna i poslati, prvi zaklju ak se šalje Vije u ministara, drugi VSTV-u, tre i Direkciji za evropske integracije. Imamo li još prijavljenih za raspravu pod ovom ta kom dnevnog reda? Konstatujem da nema i prelazimo na tre u ta ku dnevnog reda, a to su teku a pitanja. Dakle, ja u odmah nakon ove sjednice dostaviti (ne razumije se) a mi emo u utorak, 8.12. imati sastanak sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini i ODI-jom u Varšavi povodom prezentacije njihovih smjernica dakle za obavljanje parlamentarnog nadzora. To je jedan nastavak saradnje koji imamo sa OSCE-om i ODI-om i oni su uradili smjernice koje e nama zna ajno olakšati dalji rad, a koje, barem se ja nadam, a mislim da takvo nadanje postoji i u OSCE-u, ovaj, koje e uvesti jednu praksu parlamentarnog nadzora dugo nakon što ova komisija prestane sa radom. Dakle, to e biti u utorak u dva sata, zna i ja u poslati i nacrte tih

smjernica i to, to planiramo u utorak. To će biti putem video linka, oni će se uključiti iz Varšave i iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, mi ćemo biti ovdje i biti, naravno, otvoreno za medije na način kako smo to radili, ja mislim sa saslušanjem sudije Vehabovića, novinari će u svakom slučaju imati i ovaj pristup tom video linku. Mislim, iz novinarske sobe. Ali, vidjet ćemo, to je sada već tehničko pitanje. Eh, ovako, ja imam sugestiju. S obzirom, znao i da ćemo to imati u utorak to je dan prije sjednice Predstavnici kog doma, u dva sata, u 14 sati, ja. Da u 13 sati da obavimo saslušanje Društva novinara Bosne i Hercegovine, to je ona, ono, treće strukovno udruženje, koje se nije moglo pojaviti, kad smo, kad smo saslušali dva strukovna udruženja, jedno, gospodina Vukelića iz Banja Luke i drug, mislim da je gospodar Rudi, bila ovdje, iz Sarajeva. Da obavimo saslušanje njih i jedan sat i onda nastavimo u dva sata sa tim, a imam takođe sugestiju, s obzirom da imamo dugu listu svjedoka koje smo već odlučili pozvati, a da su 7.12., dakle u ponedjeljak, zakazane brojne komisije, tako da ćemo gotovo svi bi trebali biti ovdje da održimo sjednicu Komisije, na kojoj bi se pojavili kao svjedoci gospodin sudija Nedeljko Tabaković, Sud Brčko distrikta i sudija Dragomir Vučkoje, Sud Bosne i Hercegovine. S njima su obavljene konsultacije i oni bi mogli u 2.15. ja sam zaista pazio kad je u pitanju raspored Komisije da to bude u terminu kada već ina ove Komisije nema druge komisijske obaveze. Vi ste, gospodine Borenović, imati jednu komisiju u 3 sata, ali u suštini sve se to može uklopiti. Znao i, u 2.15 da zakažemo, to bi bi gospodin Vučkoje, a u 3.15 Nedeljko Tabaković. Je li to uredu? S obzirom da smo mi već odlučili da ćemo ovu dvojicu sudija pozvati, da ćemo pozvati strukovno novinarsko udruženje nema potrebe da se o ovome glasjer se već glasano o njihovom pozivanju i evo to znao i dogovor je da ćemo imati sjednicu u ponedjeljak 07.12. počev u 15 sati i onda 08.12. počev od 13 sati, a 14 sati ćemo imati ovaj video sastanka sa OSCE-om ODI-om, eto to će danas biti, ti pozivi. Imamo li još? Gospodine Helez, izvolite.

ZUKAN HELEZ

Primjećujemo svi da imamo ovih pojedinačnih dopisa, pojedinačnih slučajeva. Da ne bi sad ispalio da ignorisemo njih da zauzmemos neki stav, a o čemu da ne možemo ulaziti u pojedinačne ove slučajeve, a ne bi bilo dobro ni radi javnosti i da se ne stekene pogrešna percepcija da ne ćemo mi to da raspravljamo. Svaki put kada dođem ovdje do ekama hrpa zahtjeva za pojedinačno, nekih slučajeva koji su doživjeli nažalost ovaj nepravdu u okviru tog procesa, jel, pod navodnicima

nepravdu. Dobro bi bilo na neki način da odgovorimo tim ljudima da ne bude da ignorišemo pa evo ne znam na koji način ni sam.

DAMIR ARNAUT

Ja se slažem s tim u potpunosti, ovo smo već nekoliko puta otvaralali na komisiji. Zadnja rezolucija koju smo postiglo po ovom pitanju je da sekretarijat osigura da se sve to stavi na veb u smislu inicijala osobe koja je predstavku dobila i neke generalne teme na koje se predstavka odnosi. Ne može se pristupiti tome, znači nema dokumenata uplouđiranih. Ja evo sugeriram možda ne bi bilo loše da zadužimo sekretarijat da napravi jedan predsjek toga i da nam dostavi sugestiju, mi takođe kao Komisija glasati za to, ali da nam sekretarijat dostavi sugestiju i da sve to dostavi institucijama ali neka naprave neki presjek kome. Recimo imamo, u jednom slučaju imamo ozbiljnu žalbu na ured obdušmena, u jednom slučaju imamo žalbu na nekog iz tužilaštva, znači da vide, neki sekretarijat napravi prijedlog da recimo nešto ide UDT-u, nešto ide nekoj drugoj instituciji, a ondakao mi kada dobijemo taj presjek prijedloga odlično iti kao Komisija. Je li vam to možda zadovoljavaju?

ZUKAN HELEZ

..... isključen mikrofon.

DAMIR ARNAUT

Pa evo ako je to, zadužuje se sekretarijat da izvrši analizu svih pristiglih predstavki i predloži Komisiji kojim institucijama da ih dostavi na njihovo nadležno postupanje. Je li to uredu kako sam formulisao. Ko je za? Evo usvojili smo taj zaključak pa eto do kraja ovog mjeseca ja bih molio sekretarijat da se to završi. Gospodoro izvolite.

ALMA OLO

Ma ja imam jedno pitanje, evo da se možda dogovorimo oko budućeg rada s obzirom da imamo još dosta ovih predstavnika raznih institucija i samog pravosuđa koje trebamo saslušati i nisam za to da ograničavam naš rad da kažemo raditi tako još tri mjeseca i gotovo. Možda bi smo mogli da probamo da uporedno idemo da radimo jedno zakonsko rješenje koje bismo pustili u proceduru, a istovremeno da radimo i ovo da saslušavamo da, jer bit će dosta zakonskih prijedloga, da vidimo

malo oko zakona o VSTV-u da vidimo ovaj prijedlog koji je uradilo navodno Ministarstvo pravde. Da malo to proanaliziramo, ima li mesta da mi to dogradimo, da putimo kao naš prijedlog, ne znam razmislite o ovom, nemam konkretni prijedlog ali možda da ovaj rad ide nekako uporedno.

DAMIR ARNAUT

Ja se slažem s tim, a pogotovo što imamo kao što znate, zna i imamo tu vrlo dobru stručnu ili logističku pomoć od NDI-a i to je recimo nešto što možemo otvoriti s njima i da vidimo da se možda organizuje, u tome. A kad ste već spomenuli ministra pravde, evo ne bih danas ali da vidimo u ponedjeljak, ukoliko će biti još sjednica Doma u toku decembra, a postoje naznake da će biti neka sjednica radi budžeta, da organizujemo još jednu sjednicu Komisije, a ja mislim da je u svakom slučaju neophodno pozvati ministra pravde jer Zakon o VSTV-ju ne znam iz kojeg razloga još stoji u tom ministarstvu iako svaki izještaj koji izađe govori, govori se o potrebi izmjena Zakona o VSTV-u i taj nacrt je još uvijek u formi nacrta nije u formi prijedloga, stoji i da vidimo šta ministar pravde na kraju krajeva kaže o ovome. Mislim ovaj meni je neshvatljivo da nismo imali očitovanje ministra pravde ovom izvještaju OSCE-a. Izvolite.

BRANISLAV BORENOVIĆ

Mislim da je to vrlo dobra sugestija pozvati ministra pravde, ja bih pozvao i predsjedavajući Savjeta Ministara. Zašto? Zato što ovaj da ga pitamo šta je sa Zakonom o javnim nabavkama.

DAMIR ARNAUT

To je drugi zakon vezan za Evropske integracije.

BRANISLAV BORENOVIĆ

Imamo zakonskih rješenja koja su rezultat naravno i iz prioriteta mišljenja Evropske komisije i ja mislim da Savjet ministara moramo pitati otvoreno nekoliko pitanja, ne kroz dopisvanje nego kroz neku vrstu saslušanja, smog ministra pravde i predsjedavajući Savjeta ministara, ne znam da li treba još nekoga od ministara.

DAMIR ARNAUT

Što se mene ti e mi možemo ve danas usvojiti zaklju ak ili možemo, imamo sjendicu u ponedjeljak da razmislimo o datumima, ako ne danas, onda u ponedjeljak sve usvojimo i onda ak do kraja mjeseca, samim tim do kraja godine organizujemo jedno takvo saslušanje. Gospo a Marinkovi -Lepi izvolite.

MIRJANA MARINKOVI -LEPI

Ja se naravno slažem, biT e interesantno iako se na neki na in, na neki na in je mislim neki dana na federalnom dnevniku govorio ministar pravde o ovom Zakonu o VSTV-u ali evo dobro bi bilo da ga vidimo face to face jer on se stalno izvla i na to da je to radno tijelo u kojem su prisutni i stru najci i entitetskih i državanih institucija i tako dalje. Evo dobro bi bilo da ga ujemo face to face jer on i pored nekih naši nastojanja i ak usvojenih inicijativa na Predstavni kom domu, pogotovo kada je u pitanju Zakon o javnim nabavkama mi apsolutno ne dobivamo nikakv fidbek od Ministarstva pravde i stalno se izvla e na neke bezna ajne razloge. Ali evo ja bih samo rekla ako ne možemo sad dobiti podatak onda u ponedjeljak da se dogovriomo isto tako o nekom daljenjem na inu rada. Dakle, koliko mi imamo još predvi enih svjedoka za saslušanje, ne znam, ne mogu sad da se sjetim koga smo ono sve odlu ili.

DAMIR ARNAUT

Imam ja taj podatak, dakle trinest kojih smo odlu ili pozvato.

MIRJANA MARINKOVI -LEPI

Sad smo proširili.

DAMIR ARNAUT

Ne ne, sad smo od tih trinest ve za troje zakazali, zna i.

MIRJANA MARINKOVI -LEPI

Aha, a imamo sad ministra pravde.

DAMIR ARNAUT

Ostaje deset i dodat ema sigurno ministra pravde i predsjedavaju eg Vije a ministara.

MIRJANA MARINKOVI -LEPI

Ja bih možda predložila da bismo to završili u što kra em roku i da bismo što prije po eli sa ovaj izradom našeg izvještaja, a obzirom i da je zimski period kada je malo nezgodno zaista i ne ema znati kave su vremenske prilike, nije nam svima jednako lako ili teško do i do Sarajeva, put Tuzla – Sarajevo je katastrofa zimi. Ja možda predlažem da u nekom našem naredno periodu organizujemo sesije možda u dva dana znate, da svakom poslaniku je pla eno, ko dolazi i ko nema stan ovdje, pla en mu je boravak i da samo ubrzamo ta saslušanja i da ih što prije završimo i da imamo manje dolazaka samo zbog Komisije. Mislim kažem opet ogra uje se zbog vremenskih prilika. Nije nikakv problem i dosad smo dolazili na komisije i radili i naravno da nam je to obaveza, evo možemo o tome razmisliti, kažem do ponedjeljka. Ne moramo sad ništa usvajati ni doovarati, a onda možda i da rasporedimo ve unaprijed saslušanja tih svjedoka da bi se moglo sa njima stupiti u kontakt i da eto malo taj dio rada ubrzamo i što prije završimo.

DAMIR ATNAUT

Dogovarat ema se, nema nikakvih problema dogovorili smo se i da ne ema imati sjednice tokom kampanje, to smo ispoštivali, druga stvar Parlament ne stane sa radom zbog vremeniskih prilika bi e i komisija drugih i samih sjednica Doma, tako da pratit ema sve to. Baš sam i na naglasio imaju naznake da e biti još jedna sjednica Doma oko budžeta i to. Izvolite gospodine Helez.

ZUKAN HELEZ

Malo oko ministra pravde ovaj. Ja sam dugo u ovim Parlamentima i uvijek istu pri i slušam. Kada pokušate zakon da donesete, napravite, predložite, a onda ovi iz stranke iz koje dolazi ministar, a obi no dolaze iz jedne iste. Nemojte vi, to je nešto ad hoc, daj da to cjelovito riješimo, i evo rješavamo cjeloviti dvije – tri decenije i nikad riještiti. Nisam optimista ali ne treba zaobi i da ne bude, nešto iza le a uradili, li imao sam priliku jednu verziju tog zakona da pogledam, to su sitne kozemeti ke izmjene koje u suštini ništa ne bi promjenile i mislim da je to cilj onih koji blokiraju da kažu evo nešto smo uradili pa narednih 10 godina da to pokušavamo, a na kraju da nema ništa od toga. Meni je ovdje bitnija podrška i volio bih da uklju imo ukoliko možemo, ne možemo mi

naređiti ljudima, i misiju OSCE-a, i ambasadore ovih nekih ve ih zemalja u Bosni i Hercegovini, predstavnike Evropske komisije, a Boga mi u ove se nešto ne uzdam puno jer da se željelo to uraditi, to bi se davno uradilo. Da je se to željelo uraditi kako Bog zapovjeda, kako bi rekao naš narod, to bi davno bilo završeno, ne bi nas ekalo, ali evo svako podržavam da ga pozovemo i da kona no vidimo iz njegovog izlaganja da li sa njim ili bez njega ali mi moramo moramo predložiti i uraditi.

DAMIR ARNAUT

Tako je ja se potpuno slažem i tu emo bar odgovor dobiti ili sa njim ili bez njega, ovaj pogotovo što. Ja, ja, upravo to, ali ako ne emo dobiti ovo, a ve godinama slušamo da dolazi, pa razni izgovori ali posebno je sada ozbiljna situacija jer nema kandidatskog statuna, nema napretka prema Evropskoj uniji bez toga i ak ne mogu, ili mogu dostaviti kozmeti ke izmjene ali Evropska unija e onda gotovo sigurno ocijeniti da to nije dovoljno, i onda sa kozmeti kim izmjenama nema kandidatskog statusa ja se nadam da je ovaj put me unarodna zajednica zaista ozbiljna. Imamo u svakom slu uju indikacije, ovaj izvještaj pokazuje da je ozbiljna. Rije i gospodina Satlera pokazuju jel da je vrag odnio šalu i da nema tih, odnosno nema strpljenja za izgovore, a jel pogotovo kad je sta stranka u pitanju imamo kontradiktornost. Predsjednik stranke predaje aplikaciju za lanstvo i obe ava svaki put, evo lanstvo iza oška, a ministar iz iste stranke ne ispunjava osnovni uslov da dobijemo kandidatski status.

DAMIR ARNAUT

Izvolite gospo o.

MIRJANA MARINKOVO -LEPI

Ja bih se nadovezala, drago mi je što je kolega Helez rekao za reakciju poslanika i delegata iz stranke iz koje dolazi ministar, naravno ne o ekujem ni ja od njih podršku ali zaista volim što emo, drago mi je što emo pozvati ministra, jer evo imali smo priliku na sjednici zajendi ke Komisije za ljudska prava isto tako konstatujemo da je zakon o pristupu, Zakon o pravu pristupa informacijama tako er izguvljen, ja to volim tako re i, u bespu ju naše zakonodavne procedure ve dvije godine i kada sam ja predlagala zaklju ak da, da se kona no izvu e iz latice odnosno procedura nastavi, onda išla je od strane Ministarstva pravde, zakonski prijedlog je išao mislim

lanica komisije iz HDZ kaže da ne e glasti za to jer je ona sigurna da ministar radi dobro svoj posao, a dvije godine se zna i zakon gubi u parlamentarnoj proceduri i ni nacrt, odnosno prijedlog ne dolazi u parlamentarnu proceduru tako da je zaista to kontradiktorno u svakom pogledu.

DAMIR ARNAUT

Hvala vam, nema jel više prijavljenih za raspravu. Zaklju ujem 18 –tu sjendicu, hvala vam i vidimo se onda u ponedjeljak. Dovi enja.